AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS
AGENCIJA ZA STATISTIKE KOSOVA
KOSOVO AGENCY OF STATISTICS

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Statistikat e Hotelerisë, Tetor 2023

30.11.2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Hotelerisë për muajin tetor 2023.

Numër më i madh i vizitorëve në tetor 2023 sesa në tetor 2022

Në tetor 2023, numri i vizitorëve (vendorë dhe të huaj) ishte 55 022, prej tyre 44,87%, ishin vendorë dhe 55,13% ishin të jashtëm. Krahasuar me muajin tetor të vitit 2022 (sa ishin 42 050 vizitorë) kishte rritje të numrit të përgjithshëm të vizitorëve për 30,8%.

Numri i net-qëndrimeve ishte 150 747, prej tyre 57,90% nga vendorët dhe 42,10% nga të huajt.

Numri i vizitorëve dhe net qëndrimeve tetor 2022 – tetor 2023



Numri i vizitorëve të brendshëm dhe net qëndrimet e tyre sipas rajoneve

Numrin më të madh të vizitorëve te brendshëm e ka rajoni i Pejës me 8 688 vizitorë dhe më 41 486 net-qëndrime.

Numri i vizitorëve dhe net qëndrimet e tyre sipas rajoneve

	Vizitorët			Net qëndrimet		
	tetor 2022	tetor 2023	% tetor 2023 tetor 2022	tetor 2022	tetor 2023	% tetor 2023 tetor 2022
Vizitorë të brendshëm	**15 489**	**24 689**	**59,39%**	**21 258**	**87 290**	**310,62%**
Gjakovë	80	437	443,85%	159	587	268,91%
Gjilan	1 082	4 627	327,72%	1 172	28 960	2370,88%
Mitrovicë	1 032	1 360	31,74%	997	1 837	84,26%
Pejë	2 106	8 688	312,56%	5 005	41 486	728,97%
Prizren	4 883	4 505	-7,76%	5 255	7 946	51,21%
Prishtinë	3 344	2 346	-29,85%	5 032	3 409	-32,25%
Ferizaj	2 961	2 726	-7,94%	3 638	3 064	-15,78%

Numri i vizitorëve te jashtëm dhe net-qëndrimet e tyre sipas shteteve prej nga vijnë

Sa u përket vizitorëve të huaj, krahasuar me periudhën paraprake (tetor 2022) ka rritje të vizitorëve për 14,2%. Në total, 30 333 vizitorë të huaj, nga të cilët numri më i madh ishte nga: Shqipëria, Gjermania, Zvicra, Turqia etj.

Numri i vizitorëve dhe net qëndrimet e tyre sipas shteteve prej nga vijnë

	Vizitorët			Net qëndrimet		
	tetor 2022	tetor 2023	% tetor 2023 tetor 2022	tetor 2022	tetor 2023	% tetor 2023 tetor 2022
Vizitorë të jashtëm	**26 561**	**30 333**	**14,20%**	**49 697**	**63 457**	**27,69%**
Shqipëria	5 278	6 683	26,64%	7 971	15 865	99,04%
Gjermania	2 630	2 908	10,56%	6 176	6 005	-2,77%
Zvicra	2 103	2 402	14,19%	3 324	5 199	56,41%
Turqia	1 695	2 151	26,88%	2 429	3 247	33,67%

Për më shumë informata lidhur me Statistikat e Hotelerisë për muajin tetor 2023, vizitoni: https://ask.rks-gov.net/Themes/Tourism ask

AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS
AGENCIJA ZA STATISTIKE KOSOVA
KOSOVO AGENCY OF STATISTICS